

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
193^й сүл алтынны
ыйтан тахса)

№ 33(5389)

1980 сүл. Кулун тутар 15 күнэ
СУБУОТА

Сыаната
2 харчы

А К Т И В Ы Т У М Э Н, маассаба тирэбирэн

Р. Р. БУРНАШЕВ, райсовет исполкомун председателэ

1980 сүл олунуу 24 күнүгэр РСФСР, Саха АССР Верховнай Советтарыгар уонна олохтоох Советтарга быыбардар биһиги оройуонмутугар үрдүк политической уонна үлэ өрө көтөрүлүү быһымыгар найгытыгар атаарыллылар. Быыбардар түмүктөрүнөн РСФСР Верховнай Советыгар 1, Саха АССР Верховнай Советыгар 4, оройуоннаабы Советка 50, сельсоветтарга 335 норуот чулууттан чулуу иредетанителлэрэ депутаттынан талыллылар.

Быылгы быыбардарга оройуон Советыгар 25 (депутаттар аңардара), сельской Советтарга 154 (депутаттар 43,2 бырыһыаннара) сана талыллылар. Оройуон Советын депутаттарын 60,2 бырыһыана, сельсоветтар депутаттарын 68,9 бырыһыана рабочайдар, 48—49 бырыһыаннара дыахталлар, 30 бырыһыаннара комсомолецтар.

Соторутаарыта оройуон бары Советтарыгар бастаыи тэрээһин сессиялар үрдүк таһымнаахтык ытыллылар. Олорго исполкомнар, бастаыианнай комиссиялар сана састааһына талыллылар. Билэрин күрдүк, Совет тирэбэ—актив, сессияларга Советтар истэринэн народнай хонтуруол группаларыгар, административнай, итириктээһини угары охсуһар комиссиялар састааһыгар 300-төн тахса активистар тардылынылар.

Народнай депутаттар XVII ытырыылаах олохтоох Советтара онус пилетканы ситиһилээхтик түмүктээһингэ, кэлэр пилетка бастаыи сылларыгар норуот хаһаайыстыбатын бары салааларын салтым өрө көтөрүгэ маассаны түмэр, тэрийэр, көдүдүр эппинтээх сорухтары толоруохтара, депутаттар айар-тутар үлэ иһинки кирбичигэр туруохтара. Дьэ ити иһин киһилэр бастаыи күннөртөн ордук активнайдык, айымнылаахтык үлэлиэхтөөхтөр, норуот боломуочуялаах предствителлэрин быһымынан байлэрин Статуһуан көрүлэр бырааптары толору туһанан, эбэһинистэрин иһкилэ суох долорон иһиэхтөөхтөр. Итиннэхэ киһилэргэ туһааннаах Советтар исполкомнара күннэтэ кемелөһүөхтөөхтөр, семинардари, инструктажтары биэрэхтөөхтөр, депутаттаскый күннэри, чаастары ытыахтаахтөр.

Советскай былаас кууһа—маассаны кытта быстынат сибээһигэр. Депутаттар байлэрин уонурдуктарыгар, исполкомнар туһааннаах Советтарын территорияларыгар быыбардааччылары кытары күннэтэ үлэлиэхтөөхтөр, араас көрүһүөхтөрүөр-массабай дыаһаллары кытыахтаахтөр. Киһилэр итиннэхэ дыахталлар комитеттарын, народнай дружиналары, табаарыстыы сууттары, о. д. а. общественной тэрилтэлэри сатабыллаахтык туһаныахтаахтөр, өрөх оҕостуохтаахтөр. Ол иһин алларастан тахсар инициативаны, үчүгэй саралаһыны тутатына иһилэ хаһан ылан өйүөхтөөхтөр, тарбатыахтаахтөр. Хөлбүр, кэниһки сылларга баһылар бөлүөлөктөрүн тунсаран оҕорууга, талайдар общественной бэрэдэги бөрөтөтүүгэ үчүгэй бачымнары көтөхтүүлэр. Иһилэр иһкиһитин салгыи олохтөүөхтөр.

таахтар, сир ахсын өбөнүөхтөөхтөр. Депутаттар, бастаыианнай комиссиялар бу дыаһалара ордук активнайдык, былааннаахтык ысыахтаахтар, общественнобы бүүнүүтүн түмэ тардыахтаахтар. Оҕону иһини, ыччаты кытта үлэ, ыраас-чабдык, доруобай олох иһин охсуһуу бөлүрүөстара—Советтар хаһан-уруу дыаһалара.

Сельсоветтар исполкомнара ордук иһадылаах бөлүрүөстэргэ эрдэтэн былааннаах, үчүгэйдик бэлэмнэн иһилиһиннэ мунуахтарыи ытыахтаахтөр.

Советтар үлэлэригар былааннааһын улахан суолталаах. Сессияларга, исполкомнарга көрүлэр бөлүрүөстэри сийлиһи былааннаахха, кимнэх хаһан бэлэмнэхтээхтэрин чуолкайдик ытыадылаахха. Бастаыи сессияларга бигаргэтилибит социальнай-экономическай сайдыы былааннара туолууларыи күннэтэ тэриһиэххэ, хонтуруоллуохха. Чөлүчү бөлүрүөстэргэ хаһаайыстыбаннай тэриһителэр государственнай учреждениелар салайааччыларыи оҕуоттарыи, информацияларыи иһитини практикалаахха. Олохтоох хаһаайыстыбаннай салаата функцияларыи бэйлэ ылбакка эрэ, Советтар былааннаар, эбэһинистибэлэр туолууларыи тиһит быстыбаттык хонтуруоллуур, салайар кадрдарга ирдэбили туруорар эбэһинисттөөхтөр.

Тыа хаһаайыстыбатын тутуах салналарга—сир оҕоһууга, сүөһү иһитинчэ олохтоох Советтар бөлүөтөлөрүн киһилэргэ туруохтаахтар. Племенной үлэ, воспроизводство, сир оҕоһуутун кулчураатын үрдэтти, иһин ытарахан үлэлэрин механизацияһын күрдүк сүрүн, кэскиллээх бөлүрүөстөр дессиналарга, исполкомнарга бастаыианнай комиссиялар мунуахтарыгар былааннаахтык дьүүллэһиллэхтөөхтөр, ылыллар быһаарылылар, бэлэмтөөр дыаһаллар көмүгөр толорулуохтаахтар.

Советтар, киһилэр исполкомнара, депутаттар хаалмылаага сүөх үлэлэһинтэ улахан суолтаны биэрэллэрэ, ростовчаннар бу үтүө бачымнарын олохтооһунга күннэтэ айымнылаахтык үлэлиһиллэрэ иһады. Кристал буолбатах, билгинитэ бу бэйлэхэ уорсай лозунг, деһиз эрэ күрдүк сүлдьэр, дүс сирдэргэ чөлүчү үлэ кыһан ытыадылаах.

Быһыл сана В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла, фамиһаыи кыһаыи 35 сыла туолуохтара. Ити кэра-билэ собыһелары көрсө оройуон үлэһиттөрө үрдэтиһиллэбит эбэһинистибэлэри ыһынан ударнай эбилейнай вахтара тураллар. Сүбү күннэргэ үлэ коллективтарыи сүрүн кууһэри кыһыгыи сүөлү багтаһа уматык-орунуох матырыяалларын, тутуу уонна оттук маһыи, снэма матырыяалларын уонна минеральнай уонурдууларыи, кэһиниһиннэ күннэтэ наадыһар табаардарын тирэһэр-таһар үлэлэр былааннарын толорууга, сүөһү кыстыгар баар бөдөм иһадыстэри түргэтинни туоратыыга, саасыи иһаыиыга үчүгэйдик бэлэмнэһитэ уурулуохтаахтар. Олохтоох Советтар исполкомнара ити уталытылаахтык, бастаыи учараттаах үлэлэри быһаччы хонтуруола иһахтаахтар.

ЛЕНИНСКЭЙ УДАРНАЙ ВАХТАБА

● БОЛТОНГО. Кындалга Татьяна Кривошапкина наставниһаах бвэс кыме 194 борооскуну көрөллөр. Киһилэртөн Елена Коркина, Анна Кузьмина бирдин борооску сууһады 713 грамм эбиллиһиллэри ситистилэр, олунһууга ыччат сүөһү ахсыттан 21,4 кг привели ылылар.

● СВБУРУУСКАЙ аатынан совхоз Соловьевтөөбү отделиһетын «Юность» комсомольскай-ыччат ферматын коллектива олунһууга хэс бирдин ыһадыттан 108 кг урун иһтэни ылан, былаанчыи 180 бырыһыан толордо.

Старшай Е. Н. Крошкова кыстык бвэс ыһыгар хэс бирдин ыһадыттан 472 кг үтүү маа.

● ЭРИЛИК ЭРИСТИН аатынан совхоз Холтородоогу отделиһетин «Ат Уулаһыт» ферматын старшайа Галина Осипова 50 борооскутун кыстык бвэс ыһыгар хэс бирдинилэрин 58,4 кг төлөһүтэ, сууһаытады орто эбиллиһиллэри 408 граммга тиртэ. Билиһин борооскулар орто ыһааһынара 150 кг буолла.

БОЧУОТ ДУОСКАТА

1979—1980 сс. общественной сүөһү кыстыгыи аһыт 3 ыһыгар сүөһүттөн бородуукуһууны ыһыгыи уонна собоуопкалаһыныи социальскай куоталаһыи кыһыылаахтара совхозтар отделиһелара, фермалар уонна звенолар коллективтара, бирдин ыһыһыксыттар уонна борооску көрөөччүлэр оройуоннаабы Бочуот дуоскаытар таһаарыллаллар:

ОТДЕЛИһЕЛАРТАН
Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы отделиһега.

Эрилик Эриһтини аатынан совхоз Хайахсыттаабы отделиһета.

ФЕРМАЛАРТАН
Куула Куол ферматын коллектива (Одьулуун, старшай Дьячковская А. П.)—хэс бирдин фуражнай ыһахтан 492 кг үтүү ылан былааныи балтарэа бүк толорбутун иһин.
«ЫВСЛКС 60 сыла» ферма коллектива (Хадлар, старшай Карпова Т. П.)—фуражнай иһах ахсыттан 473 кг үтүү ылан былааныи 8,4 бырыһыан аһарбытыи иһин.
Төһүргөтөөх ферматын коллектива (Одьулуун, старшай Старостина М. Т.)—хэс бирдин фуражнай ыһахтан 369 кг үтүү ылан былааныи 120 бырыһыан толорбутун иһин.

ЫАННЫЫКСЫТТАРТАН
Кеенофонтова Татьяна Николаевна (Хадлар, «ЫВСЛКС 60 сыла» ферма)—фуражнай ыһадыи ахсыттан 750 кг үтүү ылан сорудаһын 121,9 бырыһыан толорбутун иһин.
Сергеена Анна Львовна (Соловьев, «Сардага» ферма)—хэс бирдин фуражнай ыһадыттан 650 кг үтүү ылан сорудаһын 28,9 бырыһыан куоһарбытыи иһин.
Дьячковская Аграфена Павловна (Одьулуун, Куула Куол ферматы)—хэс бирдин фуражнай ыһадыттан 581 кг үтүү ылан сорудаһын 57,4 бырыһыан аһары толорбутун иһин.

ЗВЕНОЛАРТАН
Болугур отделиһетын борооску көрөр звеноһа (звеновод Ядрихинская Е. А.)—277 борооскуну 98,9 бырыһыан тыһынаах иһтэн хэс бирдинилэрин ортотунан 65,1 кг төлөһүтүтүн иһин.

БОРООСКУ КӨРӨӨЧЧҮЛЭРТЭН
Макаров Николай Семенович (Эрилик Эриһтин, Чакыр)—67 борооскуну барытын тыһынаах иһтэн хэс бирдинилэрин 82,1 кг төлөһүтүтүн иһин.
Петров Кирилла Семенович (Карл Маркс аатынан совхоз Вахсы)—40 борооскуну сүтүгэ суох иһтэн бирдинилэрэ орто эбиллиһетин 82 кг тирэдибитин иһин.

Афанасьева Мария Николаевна (Эрилик Эриһтин, Чакыр)—50 борооскуну сүтүгэ суох иһтэн хэс бирдинилэрин 80,4 кг төлөһүтүтүн иһин.

ӨЛГӨМ ҮҮТ ИҢИНИ!

Социальскай Ула Героһа П. И. Яковлев аатынан «Өлгөм үүт иһин» көкөрүлэ сүлдьэр өйдөбүһүнүк бириһска республика совхозтарыи социальскай куоталаһыларыи
УСУДУОБУРАТА

«Өлгөм үүт иһин» республикаады социальскай куоталаһыиыга 500-төн аһыады суох ыһах сүөһүлээх республика бары совхозтара маннык бөлөктөрүнэн кытталлар.

Бастаыи бөлөх—сыл устата хэс бирдин фуражнай ыһахтан 2600 килограмм үтүү уонна оннооһор элбэги ыһыт совхозтар. Онуоһа Якутскай куорат, Ленинскай оройуон совхозтара уонна Покровскайлаады ОИХ киһилэр.

Иккис бөлөххө—сыл устата хэс бирдин фуражнай ыһахтан 2000 килограмм үтүү уонна оннооһор элбэги ыһыт совхозтар. Онуоһа Мэнгэ-Чыгалеэ, Өлүөхүмэ, Верхнеһинскай оройуоннарын совхозтара уонна Герой Охлоркон, «Абый», «Уөлэ Халыһа», «Өймөкөөн», «Муоһа» совхозтар киһилэр.

Үһүс бөлөххө—сыл устата хэс бирдин фу-

ражнай ыһахтан 1700 лектөргө үтүү табаары-килограмм үтүү уонна наһын 92 бырыһыанга, оннооһор элбэги ыһыт совхозтар. Онуоһа Амма, Алексеевскай, Нам, Сунтаар, Орджикиһидеһскай, Чурапчы, Уус-Алдан оройуоннарын совхозтара уонна «Уус-Маһаһа» совхоз киһилэр.

Төрдүс бөлөххө—сыл устата хэс бирдин фуражнай ыһахтан 1500 килограмм үтүү уонна оннооһор элбэги ыһыт совхозтар. Онуоһа Уөлэ Вулүү, Горнай, Кэбэйи уонна Орто Халыһа трамататынан наһара-оройуоннарын совхозтара киһилэр.

Хэс бирдин бөлөх кыһаыиылаах совхозһа Саха АССР Министрдарын Советын Бочуотунай уонна Орто Халыһа трамататынан наһара-оройуоннарын совхозтара киһилэр.

Хэс бөлөх ахсын ыһаыылаах совхоз Тыа хаһаайыстыбатын министртыи куоталаһыиыи фондатытан автомаһина фондатынан бириһс олохтоһор. Онуоһе совхоз үтүү оһөрүү уонна государство туттарыи соруудаһыиыи хаһаан да толорбут, бастаыи уонна иккис бөлөһарыллар.

САХА АССР МИНИСТРДЭРИИ СОВЕТА.
ПРОФСОЮЗТАР УОБАЛАСТААБЫ СОВЕТТАРА.

Партийнай тэрилтэлэргэ ленинскэй мунньахтар • БОЛБОМТО КИИНИГЭР—ХААЧЫСТЫБА

Улуу сирдыт юбилейтар болоннининан сибестээн олох-дьаһах комбинатын коллективтар «Ленинни, коммунистическайды олоруохха, Ческайды олоруохха, Улууохха уонна охсууохха» диил темада аһаҕас партийнай мунньах барда.

Онно ССКП райкомун секретара Е. М. Макарова онорбут дакылаатын дүүһүлүүкэ коммунисттар, сыах старшайлара, бригаданырдар произ-

водство көдүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын үрдэттигэ, хавдымлааҕа суох үлэлэһиннэ туһаайан кэскини көрсөттөлөр.

Коллектив сыл икки бастакы ыйдары соруулаахтарын 53,9 тыһ. солк толорон, үчүгэй көрдөрүүлэринэ, аастыт сыллардаар заловой боро-дуужуулары оноруу көрүмкө 7,5 тыһ. солк улаатта. Ленинскэй юбилейи көрсө комбинат 5

рабочайа пятилеткатаары кирбилэрин ылар иһин охсуһаллар.

Ол эрэри, ис-искэ кирдэххэ, комбинат үлэтигэр быһаарыллы-балах болпуруостар, итэ-дэстэр-быһаастар эмэ-бааллар. Ол курдук, 86 тустаах былааннаах үлэ-дир рабочайдартан 57 эрэ киһи былааннаах сор-рудары толорон иһэр. Ол да иһин араатардар хаалыылааҕа суох үлэ-лэһин болпуруохтар

иһин-тонон тохтоотулар.

Саха АССР нуруотун хаһайыстыбатын үтүө-лөөх үлэһитэ Е. П. Ного-вицына, атыһе сэбиэ-диссэй М. С. Кузьмина, Дирингээри филиал сэ-биэдиессэй У. А. Шеста-кова уо. д. а. бириднн сыах ыйдаагы, сыллаа-ҕы былааннарын төлө-р-бүттэрин да иһин, үтөс курдук ити коллектив-тарга 3-3 рабочай сору-дахтарын төлөрбөттөрүн, хаалыылаахтык үлэ-

балиэтэти-лэр. Ити биэр сүрүн би-риччиэттинэн былаан-нар эриэ-дэхситик ти-риердилибэттэра, арды-гар сакаастар — кыйан бэриллибэттэра уонна ра-бочайдар ылдыыла-рын, үлэ күнүн көтүтүү-ларин ситтэрэргэ анал үлэлэр төриллибэттэра буолаллар.

Коллектив өнгөнү өнө-руутугар сакаас хаачы-стыбатын тупсарыыга аналлаах комиссия, на-роднай контуруол груп-пата, уота-күөһө суох үлэлиилэрин мунньах кыттыылаахтара саамай септе сэмэра тартылар

Ол да иһин ардыгар комбинат тикпит өнө-бунтара көһилиннэра атыһа барбаттар. Сыах-тарга сакаастар тиһи-гин быспакка дэлэйдн кириэн испэттэр.

Дээ ити курдук, олох-дьаһах комбинатыгар буолбут ленинскэй мун-ньахха ССКП XXV съез-дин уураахтарын төлө-рууга, онус пятилетканы ситиһилээхтик түмү-төөһиннэ сага эре күүр-дэр көрүлэһиннэр ба-рилинилэр.

Г. СИВЦЕВ,
«СО» аналл. көрр.

НЭЪИЛИЭННЪЭ КҮҮҮҮН ӨССӨ КИЭННИК ТҮМҮӨХХЭ

— Дьон олоор сиринэн иитэр үлэ активистарын оройуоннаабы слетуттан —

Бу дьыл кулун тутар 12 күнүгэр Дьабыыла бө-һүөлөгөр дьон олоор сиринэн политической-маас-сабай үлэ активистарын оройуоннаабы слета буолла.

Слекка дакылааты ССКП райкомун пропагандага уонна агитацияга отделын сэбиэдиессэй И. И. ФЕДОТОВ онордо.

— Дьон олоор сиринэн иитэр үлэ—дээте киһи,— ССКП КК «Идеологичес-кай, политической иитэр үлэни салгыы тупсарыы туһунан» Уурааҕын олох-хо киллэрингэ улахан мөстөһө иһэр. Быйыл нэһиликтэргэ, бөдөм про-изводственной участан-тарга уонна оройуон ки-иинтэр 20 киһи агитштаб-тар, 124 агитэоналар тө-рүдүннүлэр. Итиннэхэ 891 активистар үлэлинилэр. Киһилэр ортолоругар Ди-рингэ Г. А. Кузьмин, Н. Е. Савани, Вахсыттан Н. П. Мохначевский, Т. К. Слепцова, Мугудайтон И. И. Сивцев, Мындагаайт-тан Н. Н. Егоров, Н. С. Курдарова, Чурапчытан М. С. Листикова, М. Е. Софронов, Е. П. Ногови-цына, А. И. Гуляева, М. Е. Игитальева, Одулуунтан А. П. Мандарова, М. М. Иванова уо. д. а. курдук дьон олоор сиринэн үлэ-ни бары дьобурдарын, са-раларын биэрэн тэрийэ-ччлэр бааллар.

Быйылгы бастакы ула-хан политической хам-пааныыны — быһбардары оройуон үрдүнэн үрдүк төрөһүннээхтин агаарды-быт. Маньаха агитэона-лар активистара улахан көмөнү онордулар. Дьон олоор сиринэн иитэр үлэ сыга формаларын көрдө-һүн, олоххо туттуу үтүө сирдэргэ былааннаахтык ыытыллар. Одулуунк на-һаалтэргэ бу үлэ (началь-ник В. К. Ефремова) партийнай, советской тө-рүдүттэр улахан суолтаны биэрэллэр, киһини салайан иитыһи дьон бэриин-дөөх тэрийэр дьобурдаах дьоннору сүүмэрдиллэр. Ол түмүгэр үлэ биллэрдик сэргэхсийдэ.

Чыаппараттаагы киһи агитштаб (начальник М. М. Захаров) быйыл үлэни балаһан ыйыттан сагалла-та. Бастакы занятиеларга аастыт сэлалары үлэ илэһини ырыттылыһа, бы-лааннаах быһаарыыны быһаар-дылар. Аһаҕас аастыт

кытта субөлөһүн улахан көмөлөөх буолла. Вахсы-лар бөһүөлөгү уонна оло-рор дьэһи тупсаран он-орго ыраастык, чэбдик-тин туттан олоорго иитэр-мэһэрим таһааран, көккө сылларга элбэх үлэ-ни ыыттылар. Ити үлэга агитэоналар олохтоохторо хардарыта көмөлөһүл-лэр. Аһаҕас аастыт сыл-га 12 мал дьэһэлэрин тас, 7 мал ис өттүн шүтүкэ-турналытылар, 11 хаһаа-йыстыба тэриһэ, 17 мал болсөдник онгоһунулар, барыта 105 мөс олордуну-на. Киһи агитштаб мал-ларынан библиотекэга сымдыммын учуоттуур уонна личнай библиотекал-ры тэриһини көбүлүүр, илчэт илэни бирэһэмэти туһалаахтык агаарыты-гар аһаан уусна үлэ ыы-тыллар. Агитэоналар ула-хан көмөйдөөх шесалары туруоруулар, гастрола сымдыан, субуотуньуктар-ын тэрийэн үп киллэрэн-нэр агитэоналар советта-рын дьаһалларыгар биэр-рэллэрэр көрөхсөбиллэр.

Мындагаайытаагы киһи агитштаб (начальник Г. Г. Попов) сыл ахсын утум-наахтын үлэһит. Манна лекцияларга, бэһэһэлэргэ техникескай средстволары ситиһиллээхтик туттуула-ра уонна ону куоталаһыы усулуобуйатыгар киллэ-ринилэрэ үчүгэй сагалла-һын быһымытынан сана-лыыныа сеп.

Оройуон киһиннээри 3 №-дээх киһи агитштаб (начальник М. С. Листи-кова) түөр зоналарга сэл устата 15-тин, 16-ыны ая-ниэтелары ыыттылар. Ас-пэт сылга 62 азиатнега барыта 2415 киһи кытта-быт. Дьон олоор сиринэн иитэр үлэни сэргэхсити-нэ уус тарбахтаахтар үлэ-лэрин быһастапкаларга, агитэоналар үлэлэрин ыһаахтарынан түмүтэ-һин улахан оруоллаах буолбуттар.

Арымлаахтаагы киһи агитштаб (начальник Е. А. Смирняков) үлэтигэр ор-дук көрөхсөбиллээһинан аастыт сэлалары үлэ илэһини ырыттылыһа, бы-лааннаах быһаарыыны быһаар-дылар. Аһаҕас аастыт

аһукутарга 2046 киһи кы-тыһа.

Ол тыһан баран нэһи-лиэннэ олоор сиринэн иитэр үлэ сир аһы эрлэ-дэхси үчүгэй буолбатах. Хаһахсыттаагы киһи агит-штаб (начальник Ю. Н. Попов) чуолкай былаанна суох үлэһит. Агитэоналар аһи ардыларыгар куотала-һыы төриллибэт, киһи-лэр үлэлэрин киһиннэр советтар суохтар. Ол тү-мүгэр дьыл баччатыгар дьэри агитэоналар түмсэр сирдэра быһаарылла киһи. Зона начальнигы курдук эһиэттээх, үтүө түбүктээх үлэга биэр да коммунист, көмөһөлөч, учуутал, куль-турнай-сирдатар төрилтэ-лэр үлэһиттэра, тыла хаһа-йыстыбатын специалиста-ра тардылыбатахтар.

Субуруускай аһынан соһоо киһи уһаайбатыгар Харбалага итинн үлэ бол-пуруостарынан киһиннэн күннэга дьэриктанар тө-риэтэни киһи дөһиһе бу-дэти. Икки сыахтаагы пар-тийнай төриэтэлэр маньа-ха биэр субэһэн үлэлэ-бэттэлэр. Сельсовет испол-кома күһүн агитэоналар начальниктары аһагала-һынынан, киһи агитштабы биэрэгэтиннэн тохтообут.

Чурапчы сэлэһиннээригэр 1, 2 №-дээх киһи агит-штабтар (начальниктар Р. Д. Алексеев, В. В. Илларионов) бириднн бөһөлэрэ 10-нуу агитэонаны хаһа-лар. Зоналар туһааннаах территорияларыгар биэр үлэ коллективтарыгар сы-һаарыллаллар. Ол үрдүнэн эт-үүт комбинатылаагы, «Якутмедловодстрой» ПМК-тыһаагы, «Сельхозтехника» холбоһугуһаагы, комму-нальнай предприятиялар уонна тупсаран оноруу комбинатылаагы партий-най төриэтэлэр салайар агитэоналарга туох да үлэ-ни ыыттылар. Киһи агитштабтар куоталаһыы усулуобуйатын биэрэгэти-нэн күнүрдүннүлэр. Бири-дин агитэонага сельской Совет, сорохторугар райсо-вет хэстим да депутатта-ра бааллар эрэри киһилэр тэрийинилэр, бу маассабай төриэтэни бөһөлэрн деку-татскай үлэлэригэр туһа-нылылара көстүбэт. Чурап-чы сэлэһиннээригэр агит-эонаан үлэни ханнык ха-һысханан, туох эһин фор-малары киллэрэн эбэтэр

Дьон олоор сиринэн үлэ чуһаастаагы саамай бөчүм-наах соруһунан В. И. Лени-ни төрөбүтэ 110 сыла туолуутун дөһүһүлүкү көрсөр иһин хамсааһынга дьону түмүү буолар. «Хаа-лыылаага суох үлэһиттэ-ра» диил хамсааһынга кытта куоталаһыы өссө күүсэ тэһитиллээхтээх.

Дакылааты дүүһүл-лэһингэ 13 киһи тыл эттэ.

Одулуунтан дьон оло-рор сиринэн үлэни сүрүн-нэн аһаас идэһээх ыч-чаттар көрүлээн ыһаагы-лар. Сонун көрөхсөбил-лээх күрөхтөһиллэр эдэр дьону түмүү төрүтүнөн буолбуттар. Ити барыта суруллан түмүккэр, агит-эоналар үлэлэрин бастын опытын тарҕатыыга туһа-ныллар. Ол туһунан киһи агитштаб начальнига Карл Маркс аһынан сов-хоз зоотехника В. К. Еф-ремова этигин слет кыттыылаахтара улахан-нык сэһэрдилэр. Араа-тар итиннэн салгыы авто-любительлэр, эдэр хаһаа-калар, булду таптааччы-лар, эстетика, ырааны-үккүүнү таптааччылар кулууптарын тэрийин опытын көрсөтө.

Вахсы орто оскулатын учуутала, агитатор Е. Ф. Захарова үөрөнөтчилэр уонна ыччаттар ортолор-ругар үлэни тэрийин бол-пуруостарыгар тохтоо.

Эмэ Вахсыттан сыл-дэр рабочай И. Н. Мох-начевская куоталаһыыны тэрийингэ агитэонага оло-рор ыаллар аһааннара төг соһс буолара наада-лааһын балиэтэте.

Чурапчы сельскэй Со-ветын исполкомун пред-седателэ М. И. Бельх, зо-нанан үлэга киһи агит-штабтар партийнай төри-лэлэр икки ардыларыгар

ССКП КК «Ленинни үлэ-лиһэххэ, олоруохха уонна охсууохха» диил ыһа-рытын утумнаахтык олоххо киллэрэригэр эр-эһиллэр.

Партия ыһтар полити-калык нэһилиэннэга өй-дөтүү, үлэһиттэр сыһыла-лаһарын, илэни биэрэмэ-лэри туһалаахтык аһа-а-

сэлэһиннэһини баарын, ол үлэга улахан харҕыһы-нан буоларын ыйан туран, оройуон киһингэр агитэ-оналары сельсовет быһ-бардыар уокуруктарыгар сеп түбэһиннэригэр төриэр маадалааһын балиэтэте.

Арыһаахтаагы дөһөд сибэдиессэй, агитэона начальнига П. П. Велиева үлэга сана формалары киллэрини сэлэһин, акти-вистары моральнай көбү-дөһүн төриллибэтин ый-да уонна арыһааһыны уонна алкоголизмы ута-ры охсуһууну күһүрдүү болпуруостарыгар санаа-тын эттэ.

Чурапчы 2 №-дээх аһыс кылаастаах оскулатын учуутала, киһи агитштаб начальнига М. С. Листи-кова уус-уран самодея-тельноһу, уус тарбахтаах-тар онгоһуктары быһы-тапкалары, ыһаахтары тэрийини нэһилиэннэ улаханнык биһирээбитин ыйда. Бу үлэга дьахта-лар комитеттара, профсо-юзтар месткомнара кыт-тылары салгыы көргө-тиэххэ наада, дэте киһи.

Дирин орто оскулатын директорын иитэр үлэга солбуйааччы, киһи агит-штаб начальнига Г. А. Кузьмин, Болтоно аһыс кылаастаах оскулатын учуутала, киһи агитштаб начальнига М. Д. Макаро-ва, оройуоннаагы библиотекка Хатыһытаагы филиалын библиотекара-

ры, ырааһырдар, чөбдү-гүрдэр үлэлэр, бөһүөлөгө-ри тупсаран оноруу, фер-маларга быһааччы көмө-лөһүү тэрийин, үөрэнэ-ччилэри кытта үлэни саа-һы тупсарыы соруутара агитэонаан үлэ активи-старын күһүгэ ыйан-ныларынан буолуохтаа-тар.

Слет үлэтигэр ССКП райкомун иккис секретара М. Е. Пермяков кыт-тыһы ылла уонна поли-тической-маассабай үлэ сорууттарыгар кыһаҕык тохтоон тыл эттэ.

Слет кыттыылаахтара олоор сиринэн полити-ческой-маассабай үлэни тэрийин активистарыгар ыагырыһыны биэр санаа-нан ыһыһылар.

Дьон олоор сиринэн иитэр үлэга социалисти-ческой куоталаһыы 1979 сыллаагы түмүгэ таһа-рылыһына. Кыһаһылааһы-нан Вахсытаагы киһи агитштаб буолла. Киһи-э көһүрүлэ сыллар Кыһыл аһаа туттары-һына. Иккис мөстөгө одулууннар, үһүсө Чу-рапчы сэлэһиннээри 3 №-дээх киһи агитштаба таһыстылар. Дьон олоор сиринэн иитэр үлэ акти-вистарын улахан бөлөгөр ССКП райкомун, райсовет исполкомун Бочуотунай грамоталара, өйдөбүнүк сувенирдэр туттарыһы-нылар.

С. ЧИЧИГИНАРОВ.



«ТРАКТОР» ОПЕРАЦИЯ

Райсовет исполкома суолга транспорт быһылаанарыттан сэрэри күүһүрдөр сыалтан 1980 сыл кулун тутар устата «Трактор» операцияныкыларга быһаарда.

Операцияны салайарга 6 кабинеттэн сетаанчаах комиссия тэрийини. Комиссия общественной автономнатордар уонна апылаах дружиналар үлэһирин сэргэхсигэтиэх.

Госавтоинспекция оройуоннаады инспекцията гостехнадзор представителлэрин кытары совхозтарга, транспортной тэриэстэлэргэ суолга транспорт быһылааннара тахсылларын сэргэтигэ уонна транспорт средстволарын үчүгэй туруктаах тутууга туһулаанньыт даһааллар олоххо киллэриллилэрини бэрэбиэркэлээхтэх.

Улахан болломто двигателлэр, гаатар буортуларын хаарчахтаабаат уматтык системаларыгар уурулар. Транспорт средстволарын консервациялааһын уонна харабын туругун бэрэбиэркэлээһин мытылар.

Совхозтар, автохөзөй-стволар уонна тэриэстэлэр салайааччылар арыгыны иһэн баран руляга олорууну утары охсуһууну, транспортынан дьону таһылы контуруоллааһын күүһүрдүөхтөөхтөр, принциптергэ дьону тизинини подителлэр транспорт средстволарык олотор сирдэригэр туруорууларын, ону тэҕэ контуруола суох туһаныларын бопсуохтаахтар. Бу операцияда профессиональ уонна комсомольскай тэриэстэлэр, үлэ коллективтара активнайдык кыттар абээннээхтэр.

ДЕМ дорогой ленинской мечты! дьон дөһүннэ В. И. Ленин төрөбүтэ 110 сыла туолуутун көрсө мытылаабыт орто оскуолалар уус-уран самодеятельностарын көрүүгэ жюри концерттар репертуардара, жанрдара, кыттааччыларын көстүүмдөрө, маасабалла, о. д. а. септөөхтүк бөлөмөннөлүбүттэриң бөлөһтөтө. Коллективтар сыралаах үлэлэрин түмүгэр билиги дойдубут бырааттык поруоттарың 30-тан тахса хордара, 90-ча үлэһүлэрэ, ону тэҕэ атын поруоттар албах ырыалара, үлгүүлэрэ көрөөччүлөр бөлөмтөлөрүн тартылар. Ол эрээри интернат-оскуола уонна Кытаанах орто оскуолага үчүгэй тэрэбинэ, септөөх бөлөмө суох кыттыһылар дикхэ нвада.

Көрүүгэ барыта 900-тан тахса үөрэнээччи кыттыны.

Жюри үлэһити сылайыкты Мугудай орто оскуолатын уус-уран самодеятельностын коллективал «Ленин с нами», «Гимн

1978 сыл төхөсүнүгэ оройуон учууталларын сүбэ мунньагар оскуола дьонун иитэр үлэ ордуку дьобуннаах салааларыгар музейдары тэрийэргэ этилэр оҕоһулукубуттара, уураах ылылыбыта. Ол кэнниттэн аныгыт бириэмэҕэ Кытааны орто оскуолатыгар оройуон комсомольскай историятыгар албох ма-

спортивнай албан аат музей-хоһун аһыа буолла. Оскуола директора «Урожай» ДСО Вочуотуннай чилиэнэ К. С. Постников, мустубут дьону истинник эгэрдээхэн турган, тылы ыалдьыкка «Якутсктехмонтаж» управление начальнига В. Г. Гайновка бизэрэр. — Олус үчүгэй үлэни оҕорбуккут. Мин Эһиги-

хоско 300-тэн тахса кини сырытта. Бу музей-хоско оро спортивнай оскуолатын албан ааттаабыт билиги чулуу бөдөстөрбүт ССРС спордун үтүөлээх маастардара Роман Дмитриев уонна Павел Пинигин, аны дойдутаагы кылаастаах спорт маастара Александр Иванов, Николай Захаров уо. д. а.,

СПОРТИВНОЙ АЛБАН ААТ КЭРЭНИТЭ

Интернат-оскуолага музей хос

тырыһаах комунда, бэртээхэй музей үлэһэ кириде.

Ити кикки сыллаагыта буолбут мунньахха сылдьан Н. Н. Решетников: «Мин спортивнай албан аат музейын тэрийэбин. Ону итэрийэр иинигит», — дьобөгигэр үөрүүнэн сөбүлөспүт.

Бэйэ бадагынан көрдөһөн ылап үлэлээһин сурудах быһылыгынан ылат-бирбэт иски ардынан үлэлээһинигэ чыгача атын. Николай Николаевич эппит тылын олоххо киллэрэргэ элбөхтик кыһанна-мүһэннэ, кэллэ-барда, ылылааннаата, толкуйдаата. Ол түмүгэр быйыл интернат-оскуола коллективин үгөс буолбут быраһынынныгыт — С. А. Новгородов көрөөбүт күнүн — бөлөһтөргө бэрэбиэркэ түгэһээн манна

киһэтта тэҕтэ үөрөбүн киһи киһи туттабын, — дьини туран Владимир Григорьевич аанга тусура тардылыбыт аалай солко лизитени быһа кырыһар уонна музей-хоско бастакынан кириде.

Ити аата манна аан бастакынан оскуоланы кытта шефтоһор Үлэ Кыһыл Знамята орденнаах «Якуттяжстрой» управление уонна «Чурапчы» совхоз делегациялара сылдьаллар. Киһилэргэ быһаарылылары музейы тэрийэччи, история учуутала, I разрядтаах көнүл тустуук Н. Н. Решетников бизэрэр. Ыалдьыттар бары экспонаттары астына, билирин көрөдөр. Итинтэн салгыт музейга үөрэнээччилэр, олохтоох үлэһиттэр кириэлэр. Аһаардас ити күн музей-

«адалара», ССРС үтүөлээх тренере Д. П. Коркин тустарынан аналлаах стендалар оҕоһулукуттар. Оройуонга физкультура уонна спорт сайдыытыгар билэр өгөһөөх үчүгэй дьобурдаах тэрийэччи А. К. Софронов үлэтигэр туспа мунук тэриллибит. Республикада уонна оройуонга көнүл тустуу сайдыгыт, спортивнай оскуола оловун көрдөрөрдүкүмүөннэр уонна албах (400-чэкэ) хаартыскалар тус-туспа көрдөһө кэмнэригэн араарыллан көрдөрүлүбүттэр. Оскуола спортивнай ситиниллэрин көрөһөлөр 29 кубок, 29 вымпел, 47 грамота, о. д. а. наһарааллар дьон болломтотун тардаллар. Музей-хоһу оҕорууга үөрэнээччилэр Дима Теп-



Октябрь Бурцев, Гриша Попов, Миша Тараринов, Проня Старостин, Нина уонна Лена Макаровалар, Лора Попова, Вера Герасимова уо. д. а. ордук аҕыннайдык кыттыбыттар. К. С. Постников 300-чэкэ, Р. В. Неустроев уонна Н. Н. Решетников 40-чалык фотокарточкалары бизэрбитэр. Оттон оройуон ытык кырдыаһа, сэрис уонна үлэ ветерана Р. Е. Захаров 116 хаартысканы комуйан бэлэхтээбит. Р. Р. Бурнашев табаарыһа Н. Н. Тарскай иһин баттааһыннаах грамотатын, «Искра» обществора кирибит билиэтин уонна улахан суолтааах хас да фотокарточканы бизэрбитэ, Аан дойдутаагы кылаастаах спорт маастардара Газрил Дмитриев уонна Александр Иванов ба-

дэктэре музейы эмие киэргэппиттэр. Республика, оройуон 1970—1979 сыллардаах бөдөн спортивнай күрэхтэһиилэрин туһунан матырыйалларын мунньан киномааник Платон Коркин музейы тэрийэччилэргэ көмөлөсүтө көрөһөһүн эрө сөп. Уопсайынан, музей-хоһу тэрийэһигэ оройуон спортсменнэра, обществонноа активнайдык кыттыбыттар. — Иниикитин араас-баһка салгыты үлэлээн, оскуола, оройуон спортивнай албан аатын өсө киһиник сырдатарга, үйэтигэргэ кыһаньым, — диир энтузиаст учуутал Н. Н. Решетников.

Р. АБРАМОВ.
Снимокка: Н. Н. Решетников музей-хоһугар П. Оконешников фотота.



ЫЧЧАТ ТАЛААНЫН ЫҤЫАҒА

Үөрэнээччилэр уус-уран самодеятельностарын көрүү

«Он везде» хоһоону аатыга биһирэблэн ылылар. Эмие бу оскуолаҕа Володя Синцов «Мой русский язык» дьини Семён Данилов кыһиник билибит хоһоонун ааҕан, хомусчут Дима Артемьев сахалым матыһтары оһоньон лауреат буоллулар.

Сылан оскуолатын үөрэнээччигэ Вера Друалянов «Индийскай үлгүүнү» ылай-тоҕо тутан толордо. Сылан үөрэнээччилэра иһини тэҕэ «Иһиһаха көрөтөн көрөтө» ырыалара (эри), «Старт диет Москва» хордара, Оля Попова

«Он везде» хоһоону аатыга биһирэблэн ылылар. Эмие бу оскуолаҕа Володя Синцов «Мой русский язык» дьини Семён Данилов кыһиник билибит хоһоонун ааҕан, хомусчут Дима Артемьев сахалым матыһтары оһоньон лауреат буоллулар.

«Он везде» хоһоону аатыга биһирэблэн ылылар. Эмие бу оскуолаҕа Володя Синцов «Мой русский язык» дьини Семён Данилов кыһиник билибит хоһоонун ааҕан, хомусчут Дима Артемьев сахалым матыһтары оһоньон лауреат буоллулар.

рууга кыһаки эмие ситинилэммитэ көһүннэ. Көрөөччүлэр ордук «Хотугу оһуордар» дьини үлгүүнү биһирэтилар. Үлгүүлэри балетмейстер, Директивэди музыкальнай оскуола учуутала В. И. Уварова туруорбут.

Эмие ити курдук сонун көрөөччүнү ылыһнарар нүөмүрдэри баһылар көрдөрдүлэр. Киһилэр бөлөһтээбит композициялара В. И. Ленин сырдык образын септөөхтүк арыйда, литературнай матырыйаалы хайа да оскуолаҕаагар туссаһадык туһанылар. Поэт М. Светлов «Гриша

да» дьини аатырбыт хоһоонун Паша Мохначевская тахсылаахтык аахта. Киһи араас диһиһата, куолаһын тембра, иһинитэ, көмөрүн туттууга, тыл суолтатын өйдөөһүнэ, хоһоон динамикатын, ритмин бары эһаастарын саталлаахтык тутуһууга атыттарга хоһобур буолуон сөп. Паша иһини тэҕэ концерты салайыһыт атыттарган ордук. Бу оскуола адрексэн чабырдахсытара Клавя Дмитриева уонна Соля Оконешников эмие үчүгэй өйдөбүдү хааллардылар.

Концерттар итэһэстэриһин драматургия жанрдара сөдөхтөрө буолар. Спенкалар туруорулуулара мөлтөх. Уопсайынан, оскуолалар аналлаах куруһуоктарга суолта биэрбэттөрө көһүннэ. Ону тэҕэ билигин даһаны киһи хайгыыр чаһылхай ырыаһыта мустубатин тэҕэ. Ордолор төлөрөр культуралара өсө да намыһах. Иһини ордук ырма уруогуун учууталлара учуоттуохтаахтар. Болломтону эрийэр атын билиһуруонунан уолаттары уус-уран самодеятельностоо активнайдык кыттыһары буолар.

И. КАНДИНСКАЯ.
Снимокка: Мугудай үөрэнээччилэра үлгүүлүүлэр.
Г. Турантаев фотота.

СУРУК БӨЧӨӨТТЭММЭТЭР ДАҒАНЫ

Редакцияда Мөддөһөһитэ Ф. И. Пестероваттан радио мөлтөхтүк үлэһирин туһунан суруга жанрбита.

Онон сибээстээн Дириннээди АТС техникэ Т. В. Соловьева маньык эппиттөөтө:

«Сурук ис хоһоонно септөөх. Билигин радиолуһуну чөлүгэр туһариһиннэ, радио үлэһир».

Редакторы солбуһааччы **С. И. ЧИЧИГИНАРОВ.**

КАМШЕЕВА Мария Петровна

уһун ыраахан марыһтык олбүтүнэн бокуоньун оболоругар, сөннэригэр, аймахтарыгар дьирин кутурбаһнарын тэрдэллэр.

КАМШЕЕВА Мария Петровна

Тыттыыр ийэбит, эбөбит, аймаһыт

КАМШЕЕВА Мария Петровна

уһун ыраахан марыһтык олбүтүнэн бокуоньун бари билэр дьонноругар иһиниһирэбит.

Өдөлөрө, сөннэһэра аймахтара.

БИҤИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12. ТЕЛЕФОНАРБЫТ: редактор—21-395, отделлар — 21-495, улсэй — 21-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райоһа КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.